

Yε adamfoɔ: Ahosiesie ma Wiem Tebea a εye hyew



Wiem nsakraεε rema wiem tebea a εye hyew a εye hu abu so na aye kεse wɔ NYC. Siesie wo ho na bɔ wone afoforo ho ban denam:

- ✓ Nsenkyerεne ne asiane ahodoɔ a εwɔ yare a efiri ɔhyew mu a wobehunu
- ✓ Nwunu a wobetena dan mu ne abɔnten — nom nsuo, kwati apɔmutenetene a emu ye den, na tena mmeae a mframa pa wɔ anaase nwunu mu na owia nni hɔ tɛɛ

Sε wonni Abomframa akadeε a:

- Hyehye kwammisa krataa fa pε bi a wontua hwee: on.nyc.gov/3uQXwMo.
- Hwehwe baabi a εben hɔ a εwɔ bi, te sε nwomakorabea.
- Hwehwe NYC onwunu beaεε a εben hɔ: Fre **311** anaa kɔ finder.nyc.gov/coolingcenters.

- ✓ Nnamfoɔ, abusuafoɔ, afipamfoɔ, ne mfefoɔ a wɔbehwe senea wɔn ho te

Sε wope nsem pii a, kɔ nyc.gov/health/heat.